

## KINATIBUK-ANG PANGAGAMHANAN NI BATHALA

*Ang Bulawanong Nasud sa Bag-ong Herusalem-  
Bucas Grande Island*

*Ang Kinadak-ang Pag-abli sa Bag-ong Langit, Bag-ong Yuta ug  
ang Kinadak-ang Pultahan Paingon sa Langit*

1. Kini nga bahandi maoy bugti sa atong pagsalig, pagtuo ug ang pagkamatarong, maoy bugtong gasa ni Bathala nga tag-iya sa atong kinabuhí ug magbubuo sa tanang butang sa tibuok kalibutan.
2. Kung motuo ka nga dunay dako nimong pagsalig kini nga bahandi maoy moluwas sa atong kakabos.
3. Ug sa nahibilin nga kaliwatang lumad kini nga bahandi maoy molukat ug andam mosagukom sa mga tawong kabos ug mosalbar kini ug ipakaylap nato ngadto na sa tibuok kalibutan.

❖ *Kini nga programa naglantaw sa mosunod:*

1. Balay
2. Pagkaon
3. Bisti
4. Hospital
5. Iskuylahan
6. Imprastraktura
7. Pagpalambo sa kayutaan pinaagi sa pagpananom
8. Pagpahiuli sa kina-iyahan
9. Pagpanalipod sa tubig ug sa kadagatan
10. Relokasyon sa nagpuyo daplin sa kadagatan
11. Libre nga tubig
12. Libre nga koryente
13. Puloy-anan sa mga tiguwang

❖ *Kini nga programa kondisyon apan walay bayad.*

**ἸΕΡῪΟΙ-ΥΠΕ ΚΑΘΑΡ-ΕΤΕ Ἐ ΟΥΡ-Υ**  
**UNIVERSAL DIVINE GOVERNMENT**

**ΥΠΕ ΟΥΝΕΤΕ ΕΤΕΣ Ἡ ΟΥΡ-ΥΜΕ ἘΕΤΕΥ- ΟΥΠΕ ΜΑΕΤΕΣ ΚΑΘΕΤΕ**  
*The Golden Nation of the New Jerusalem- Bucas Grande Island*

**ΥΠΕ ἸΕΤΕΙ-ΥΠΕ ΚΑΡ-ΥΟῚ Ἡ ΟΥΡ-ΥΜΕ ἸΝῪΝ ΟΥΡ-ΥΜΕ ὙΡ ἸΑΚ ΥΠΕ ἸΕΤΕΙ-ΥΠΕ ΚΑΘΑΡ-ΕΤΕ ΚΑΘΕΤΕ Ἡ ἸΝῪΝ**  
*The Grand Opening of the New Heaven, the New Earth and the Great Gate Way to Heaven*

ΑἪ ἸἘ Ἡ Ο-ΕῚ ὙΣΥ ΟΥΡῪ Ἡ ὙΠΕ ΚΑΘΑΡ-ΕΤΕ ΚΑΘΕΤΕ ἸΑΚ ΥΠΕ ΚΑΘΑΡ-ΕΤΕ ὙΣΥ ΟΥΡῪ Ἡ ΟΥΡ-Υ Ἡ ΚΑΘ-ΚΥ Ἡ ὙΠΕ ἸΕΟ- ἸΑΚ ὙΡΟΟῚ Ἡ ὙΠΕ ΟΥΡῪ Ἡ ἸΟῚ ἸῪΟΥΡῪ

1. *This wealth is a reward of our trust, faith and righteousness, our only gift to Almighty God who is the owner of our lives and the master of everything in the world.*

ΒἪ ἸΠΕ ὙΠΕ Ἰ Ἡ ἸΕΥΕ ἸῪ ἘΥΠΕ ΚΑΘΑΡ-ΕΤΕ ἸἘ Ἡ Ο-ΕῚ ὙΣΥ ὙΠΕ Ἡ ὙΠΕ ἸΙΟΥΡῪ

2. *If you believe and have a great trust this wealth will save our poverty.*

ΓἪ ἸΑΚ Ἡ Ἐ-ΟῚ Ἡ ἸῪΝ ὙΠΕ ἸἘ Ἡ Ο-ΕῚ ὙΣΥ ὙΠΕ ἸΑΚ ὙΠΕ ὙΠΕ ὙΠΕ Ἡ ὙΠΕ ὙΠΕ ἸΟΥΡ ἸΑΚ ὙΠΕ ὙΠΕ ἸἘ ἸΑΚ ΚΑΘΑΡ-ΕΤΕ ΕΤΕ ΜΑΕΤΕ Ἐ Ἡ ἸΟῚ ἸῪΟΥΡῪ

3. *And for the remnant of the indigenious generation this wealth will be redeemed and ready to embrace/ help the poor and save and spread it to the whole world.*

**ἸἘ Ἡ ΚΕΚΕΥ ΕΚΑΘΕΤΕ Ἡ ὙΠΕ:**

❖ *This program intends at the following:*

ΑἪ ΟΥΡῪ

1. *Housing*

ΒἪ ΚΑΘΕΤΕ

2. *Food*

ΓἪ ὙΠΕ

3. *Clothing*

ΔἪ ἘΚΑΘΕΤΕ

4. *Hospital*

ΕἪ ΚΑΘΕΤΕ

5. *School*

ΣἪ ΚΑΘΕΤΕ

6. *Infrastructure*

ΖἪ ΚΑΘΕΤΕ Ἡ ΚΕΚΕΥ Ἡ ἸΠΕ

7. *Agricultural land to be developed*

ΗἪ ΚΑΘΕΤΕ Ἡ ἸΕΚΕΥ

8. *Reforestation to save Mother Earth*

ΘἪ ΚΑΘΕΤΕ Ἡ ὙΠΕ ἸΑΚ ἸΣΥΡῪ

9. *Protecting and restoring watersheds and oceans*

ΑἪ ἸΠΕ Ἡ ΚΑΘΕΤΕ Ἡ ἸΣΥΡῪ

10. *Relocation of coastal residents*

ΒἪ ἸΠΕ Ἡ ὙΠΕ

11. *Free water at home*

ΓἪ ἸΠΕ Ἡ ἸΠΕ

12. *Free electricity at home*

ΔἪ ὙΠΕ-ΥΠΕ Ἡ ὙΠΕ ὙΠΕ

13. *Home for the elderly*

**ἸἘ Ἡ ΚΕΚΕΥ ἸΕΣΥΡῪ ὙΠΕ ὙΠΕ ΟΥΡῪ:**

❖ *This program is free of charge.*